



Goreng bokubu ba sena moriri


Basilio Gimo and David Ker
Setswana





Ka letsatsi lengwe Mmutla o ne a
tsamaya fa thoko ga noka.

Kubu le ena o ne a le koo, a
itsamaela fela ebile a ijela bojang jo
botala bo bo monate.





Kubu o ne a sa lemoge gore Mmutla
o teng fao mme a gata leoto la
gagwe ka phoso.

Mmutla o ne a goa mme a simoloa
go omanya Kubu, "Wena Kubu! Ga o
bone gore o gata leoto la me?"

Kubu o ne a kopa maitshwarelo mo go Mmutla, "Intshwarele tsala ya me. Ke ne ke sa go bone. Ka kopo tlhe intshwarele!"

Mmutla o ne a sa batle go reetsa mme a tswelela ka go omanya Kubu, O dirile se ka bomo! Ka letsatsi lengwe, o tlide go bona! O tlide go duela!"





Jaanong mmutla a ya go batla Molelo mme a re, "Tsamaya o ye go fisa Kubu fa a tswa mo metsing a ya go fula bojang. O nkgatile leoto!"

"Ga gona bothata, Mmutla tsala ya me. Ke tla dira se o se kopang," ga araba Molelo.



Fa Kubu a ntse a fula bojang
kgakajana le metsi, o ne a utlwa
“shuuuu!” Molelo o ne a ntsha
malakabe a gagwe mme a simolola
go fisa moriri wa ga Kubu otlhe.

Kubu o ne a tshimolola go lela mme
a tabogela kwa metsing. Moriri wa
gagwe otlhe o ne o fisitswe ke
molelo.

Kubu o ne a tswelela go lela, “Moriri
wa ka o fisitswe ke molelo! O fisitse
moriri wa ka otlhe! Moriri wa ka
otlhe o ile! Moriri wa ka o montle!
Moriri wa ka o montle!”





Ke ka moo Kubu a sa tsamaeleng kgakala le metsi ka ntlha ya fa a tshaba gore o tla fisiwa ke molelo.

Mmutla o ne a itumetse thata fa Kubu a fisitwe ke molelo, a goa a re, "Ke mo tshwere!"

Goreng bokubu ba sena moriri

Writer: Basilio Gimo and David Ker

Illustration: Little Zebra Books and Carol Liddiment

Translated By: Lorato Trok

Language: Setswana



LITTLE ZEBRA BOOKS

Text copyright SIL Mozambique,
www.lidemo.net. Little Zebra Books
celebrates African storytelling in local
languages. To find out more, visit
<http://www.littlezebrabooks.com>

© Little Zebra Books, 2014



This work is licensed under a Creative Commons Attribution
(CC-BY) Version 3.0 Unported Licence

Disclaimer: You are free to download, copy, translate or adapt this story and use the
illustrations as long as you attribute or credit the original author/s and illustrator/s.

Saide 
South African Institute
for Distance Education

www.africanstorybook.org
A Saide Initiative